

Kinsa si Jesukristo?

GUSTO KO
MAHIBALO...



**Pagkaplag sa Bag-ong
Kinabuhi Diha Kang Kristo.**

KINSA SI JESUKRISTO ?, ang una ug sa sumosunod nga BAG-ONG KINABUHI KANG CRISTO. Orihinal nga gihimo kini sa Kinatsila nga ¿QUIÉN ES JESUCRISTO?. Ang katuyoan niini aron matabangan ka nga mahibal-an ang tinuod nga pagkatawo ni Jesukristo, ug ang kinabuhing dayon nga gitan-yag niya. Kung nahuman nimo kini nga libro, pagpadayon sa sunod libro 1

Alang sa dugang nga kasayuran email kanamo sa: **info@nuevavidaencristo.org**

Mahimo ka mag-download usa ka libre nga kopya niini nga libro sa mosunud nga website:

www.NewLifeDiscipleship.com

Gitugotan ang paghatag aron makopya kining materyal, nga adunay kondisy-on nga gikutlo nimo ang orihinal nga gigikanan ug dili mohimo ug mga pagbag-o sa sulud o pormat niini.

Copyrighted 2007 © Mark Robinson
First Cebuano Edition 2020

Ginahimo ni Mark Robinson
Avant Ministries-Camino Global,
10000 N Oak Trafficway, Kansas City, MO 64155 USA

Sulud

Giya sa mga magtutudlo	4
1 Lakang Si Jesus, ang Tiglaraw sa Kinabuhi	6
2 Lakang Si Jesus, ang Karnero sa Diyos	8
3 Lakang Si Jesus, ang Maayong Magbalantay	10
4 Lakang Buhi Siya !	12
5 Lakang Si Kristo, akong manlalaban	14
6 Lakang Si Kristo, ang Hari	16
Mga Bersikulo sa Bibliya Alang sa Matag Leksyon	21

Ang Giya Sa Magtutudlo



Kung nakita nimo ang simbolo nga “STOP”, paghunong aron pagpamalandong sa mga pangutana nga makit-an nimo didto. Ipagamit sa mga estudyante ang mga buluhaton sa kilid sa matag leksyon.

1. Giabi-abi ka namo sa imong pagdawat niini nga hagit sa pagbansay sa bag-ong magtutuo ug sa paggamit niini nga libro sa Bag-ong kinabuhi diha kang Kristo ingon nga imong giya. Ang bunga sa pagtuon niini nga liksyon para sa walay katapusan.

2. Himoa nga ang Bibliya maoy imong awtoridad sa pagtubag sa mga pangutana. Kinahanglan nga ang nagtuon mao gayud ang mosusi sa bibliya ug tin-guhaon niya nga tubagon ang mga pangutana sumala sa Bibliya.

Pwedi nga tabangan ang bag-ong magtutuo sa pagpangita sa mga libro ug mga bersikulo sa Bibliya. Ug dasigon ang nagtuon nga himuon gayud ang mga buluhaton o assignment sa matag-liksyon.

3. Kini nga liksyon pwedi nga gamiton sa lainlain nga paagi, sa naandan, kinahanglan nga magtuon ka ug usa ka liksyon sa matagsemana.

4. Kinahanglan nga dili kaayo taas ang pagtuon.

5. Dasigon ang mga nagtuon nga tubagon nila ang mga pangutana sa liksyon basi sa ilang kaugalingon nga pagsabot. Likaye nga kopyahon lang nila ang mga bersikulo sa bibliya. Makatabang ang paggamit sa ilang kaugalingon nga mga pulong sa pagsabot sa mga kahulogan diha sa mga bersikulo sa Bibliya.

6. Likaye ang pagwali, gamita ang mga pangutana aron nga imong masabtan kung unsa ang ilang nakat-onan ug dasigon nga moapil sa paghisgot-hisgot.

7. Kinahanglan nga mangandam ka sa matagliksyon. Ingon nga magtutudlo kinahanglan nga nakahibalo ka sa sulod sa matagliksyon.

Kauban sa pagpangandam ang pag-ampo para sa nagtuon ug sa imong kaugalingon..

8. Tabangi ang mga nagtuon nga makahimo sa makanunayon nga pag-ampo. Tudloi sila pinaagi sa pagampo nga kauban sila.

9. Sulayi nga maghunahuna ang mga nagtuon sa pagaplikar sa ilang kinabuhi gikan sa ilang nakat-unan.

Tabangi sila nga masabtan pa nila kini ug maayo. Ang mga buluhaton diha sa kilid sa matagliksyon gihimo para niana nga liksyon. Ayaw kini laktawi

10. Importanti nga masabtan gayud nga ang pagbansay ingon nga mga nagsunod kang Kristo di lamang sa pagtuon sa liksyon sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kinahanglan nga adunay kabag-ohan sa kinabuhi.

Kini nga liksyon tabang lamang. Kinahanglan nga ang mga nagtuon mopadayon sa pagpangita sa kabag-ohan sa pagkatawo, panghunahuna, ug sa mga pamatasan.

11. Importante nga ang mga nagsunod ni Kristo makabaton sa kinaiya sa makanunayon nga pagbasa sa Bibliya, sa pag-ampo ug sa pagsag-olo sa mga pulong sa Dios.

Sa dili pa magsugod sa matag-liksyon maggahin ug panahon sa pagkumusta sa miaging liksyon sa mga sag-ulohon ug sa mga basahonon.

12. Pagmabinantayon sa gibuhay sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Maggahin ug panahon sa pagtubag sa ilang mga pangutana o kung aduna silay giatubang nga mga problema. Hinumdumi nga dili sa tanang panahon nga matubag ang mga pangutana sa matagliksyon tungod kay kulang sa panahon. Sa ingon niini nga sitwasyon pagpili lamang ug mas importante nga mga pangutana.

13. Ayaw kaayo paggahin ug taas nga panahon sa pagtubag sa sayop ug sa insakto nga mga pangutana. Basaha ug maayo ang pangutana sa dili pa tubagon. Hinumdumi nga ang mga tubag pwedi nga sayop ug insakto depende kung unsay ilang pagsabot sa pangutana. Kung adunay problema sa pagtubag hisguti lang kini sa tumoy sa liksyon o di kaha dili nalang hisgutan.

14. Kung nahuman nimo kini nga manwal, awhaga ang estudyante nga magpadayon sa pagtuon sa sunod nga libro sa BAG-ONG KINABUHI KANG KRISTO nga mahimo'g ma-download sa:
www.NewLifeDiscipleship.com

*Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang
kalibotan ug tungod niini gihatag
niya ang iyang bugtong Anak,
aron ang tanan nga motuo
kaniya dili malaglag kondili
makabaton hinuon sa
kinabuhing dayon.*

Juan 3:16





1 Lakang Si Jesus, ang Tiglaraw sa Kinabuhi

Tinuod o Dili?

- _____ Kadaghanan sa mga tawo karon nangita ug mas hayahay nga kinabuhi.
- _____ Tanan nga mga relihiyon modala kanato sa langit.
- _____ Kung magtinguha ako og igo, makakuha ako sa kinabuhing dayon.
- _____ Wala'y tino nga makasiguro kung moadto ba sila sa langit o dili.

¿Kinsa si Jesus? Kung mangutana kita ug napulo ka tawo, makakuha kita ug napulo ka lainlaing mga tubag. Giingon sa pipila

nga siya usa ka bantog nga tawo ug maayong magtutudlo, samtang ang uban nagtawag kaniya nga Anak sa Dios. Ang uban nakadayeg kaniya sa paagi nga giantos niya ang pagabuso sa mga kamot sa mga sundalong Romano. Sa iyang panahon, ang pipila nagtoo nga siya gipadala gikan sa Diyos samtang ang uban nagtan-aw kaniya ingon usa ka limbongan, usa ka peligro nga tawo nga magahatag lamang kasamok. Tungod kay daghang mga lainlaing mga opinyon, tan-awon nato sa Bibliya aron makita kung unsa ang gisulti bahin kaniya. Tan-awa ang mga tudling sa kasulatan sa imong Bibliya. Kung wala kay Bibliya, mahimo nimo makit-an ang mga teksto sa pahina 21 niining libroha.

JESUS: ANG MAGBUBUHAT SA KINABUHI

1. Unsa ang gitudlo sa mga musunud nga bersikulo bahin kang Jesus? Hinumdomi: Gitawag siya ni Juan nga “ang Pulong” kini nga tudling mahitungod ni Jesus ang pamaagi nga gipili sa Dios nga makigsulti sa mga tawo pinaagi sa pagdala sa iyang kaugalingong tawhanong lawas.

Juan 1:1 _____

Juan 1:3 _____

Juan 1:4 _____

2. Hunahunaa kini sa usa ka minuto. Si Jesus mao ang walay katapusan nga Diyos, nagbuhat sa tibuuk kalibutan, bisan pa niini, giunsa siya pagtratar sa iyang kaugalingong katawhan? v. 11 _____

Giunsa siya pagtratar sa kadaghanan sa mga tawo karon? _____

Daghang mga nag-ingon nga sila nagtuo kang Jesus. Giangkon nila nga iyang mga ssumusunod, bisan pa wala nila gisunod ang iyang mga gitudlo. Ang uban nagsalikway kaniya gamit ang usa ka tino nga “Dili” samtang ang uban wala’y pagtagad. Mao kini ang iyang gisulti, “Laing adlaw”, “Busy gyud ako”, “Wala na akoy oras karon.”

JESUS: ANG DALAN SA KINABUHI

3. Sa Juan 14:6 giingon ni Jesus nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang _____.

4. Daghan ang nag-ingon nga ang tanan nga mga relihiyon nagdala kanato sa Diyos.

Unsay imong huna-huna _____

Sumala kang Jesus, pila ka mga pamaagi paingon sa langit? _____

Bisan kung kasagaran madungog nga ang tanan nga mga relihiyon mosangpot sa langit, sukwahi ang giingon sa Juan 14:6. Dili kini usa ka butang nga giimbento natong mga Kristiyano aron dili maapil ang uban, hinuon mao kini ang giangkong ni Kristo mismo.



PERO ... MAY PROBLEMA

5. Usa ka adlaw nakigsulti si Jesus sa usa ka tawo nga ginganlan ug Nicodemus, usa ka tinahod nga lider sa relihiyon: bisan sa tanan nga iyang maayong buhat, gisultihan siya ni Jesus nga kinahanglan nga _____ Juan 3:3
6. Matawo pag-usab? Ngano man? Giunsa? Unsa ang gipasabut ni Jesus sa iyang pagsulti ba-hin sa pagpakatawo pag-usab?

"Nahinumdom ako usa ka tuig ang milabay sa giingon sa usa ka doktor kanako, 'Adunay ka sakit diin dili ka makabangon.' Miga-was ako sa akong gipuy-an 5 ka milya gikan sa Portland, Oregon, ug gitan-aw nako ang bukid nga akong gihigugma. Gitan-aw ko ang kasapaan diin ako nalipay ... Akong gitan-aw ang dako nga langit diin ang Dios nagdagkot sa iyang mga suga, ug giingon ko, 'Dili na ako makakita kani-mo sa daghang mga panahon, apan Bukid, mabuhi ako kung ikaw mawala; ug Suba, mabuhi ako kung mohunong ka sa pag-dagan padulong sa dagat; ug Mga Bituon, mabuhi ako kung mahulog ka ...'"¹



KON UNSAON MAN PAGSIGURO NGA MAY KINABUHI KA NGA WALAY KATAPOSAN

- Giangkon nga ikaw makasasala. Ankona nga ikaw dili makahimo sa pagbunlot sa imong kaugalingon gikan sa lungag sa sala diin ikaw nahulog niini.
- Pagsalikway sa imong sala (paghinulsol). Pangayo sa Diyos alang sa iyang pasaylo.
- Tuohi nga si Jesus namatay puli kani-mo ug nabanhaw gikan sa mga patay.
- Pag-ampo, paghangyo kang Kristo nga mosulod sa imong kasingkasing, aron mapasaylo ang imong sala ug pugngan ang imong kinabuhi. Pagsalig lang sa Dios aron maluwas ka.

Minahal nga Ginoong Jesus Giila nako nga ako usa ka makasasala nga nanginahanglan sa imong pasaylo. Nagatoo ako nga namatay ka alang sa akong mga sala. Naghinulsol ako sa akong mga sala ug gusto nako nga biyaan kini. Gidapit ko ikaw nga moadto sa akong kinabuhi karon. Misalig ako kani-mo ingon akong Manlu-luwas ug sundon ko ikaw ingon nga akong Ginoo. Salamat Lord sa pagluwas mo nako. Amen

7. Kinahanglan nato nga matawo pag-usab tungod kay kita _____ sa _____ Efeso 2:1
Ihulagway ang kinabuhi sa usa nga wala si Kristo. Efeso 2:3 _____

Nakita namo ang ebidensya sa among espirituhanon nga pagkamatay sa pa-nagsumpaki, tensyon ug pagdumot nga naa sa sulud sa mga pamilya, silingan ug higala. Dili nato mapugngan ang daotang mga pangibog sa sulud. Uban sa pagkamapahitas-on ug garbo giingon namon nga "ako una", "Mas maayo ako", "Tan-awa ang tawo, dili ako sama ka daotan kaniya." etc..

8. Bisan pa sa pagkamatay, gusto sa Dios nga himuon kita nga _____ Efeso 2:5.

JESUS: ANG NAGHATAG UG KINABUHI

9. Giingon ni Jesus nga kinahanglan matawo kita pag-usab (Juan 3:3). Basaha ang Juan 3:16-18 aron mahibal-an kung giunsa nga magpakatawo pag-usab. Unsa ang gisulti sa Juan 3:16 bahin sa kinaiya sa Diyos ngari kanato?

Gihigugma kaayo kita sa Diyos nga tungod niana gihatag niya ang iyang anak nga si Jesu-Cristo. Unsa ang iyang gitanyag pinaagi kang Kristo? v. 16 _____
Kinsa ang mahimong adunay kinabuhing dayon? v. 16 _____

Mahinungdanon nga hinumdoman nga ang "kinabuhing dayon" dili lamang nagtumong sa atong kaugmaon sa langit, apan usab sa atong kinabuhi karon. Ang Juan 5:24 nag-ingon nga ang magtotoo "nakatabok gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi."

10. Ang pila ka mga tawo nag-ingon nga ang Diyos kanunay masuko ug gihigugma nga silotan kita. Unsa man gyud ang gusto niya sa kalibutan? Juan 3:17

Busa, kung ang usa ka tawo gihukman, kini tungod kay _____
_____ Juan 3:18

11. Layo sa paghukom kanato, kung unsa ang gusto sa Dios mao nga mahimo kita nga iyang anak. Unsa man ang nagbag-o kanato nga mahimong mga anak sa Dios?

Juan 1:12 _____
Unsa ang gipasabut sa "pagdawat kaniya" o "pagsalig" sa iyang ngalan? _____

Daghan ang nagtoo diha lang sa ilang ulo apan dili sa ilang kasingkasing. Aduna bay kalainan? _____



Kumusta ang imong kinabuhi? Gikapoy ka na ba nga mapakyas sa pagkinabuhi sa gusto nimo? Hangtod karon, unsa ang imong kinaiya ngadto kang Kristo?

- Pagkawalay pagbati Pagsalikway Pagsunud
- Pagtahud, apan diha sa halayo Panagsa ra ka makahunahuna bahin kaniya.

Nakadawat ka ba sa kinabuhing dayon nga gitanyag ni Jesus?


- Oo Dili Dili sigurado

Kung namatay ka karon, ug nagtuktok sa pultahan sa langit, ug gipangutana ka sa Ginoo: "Ngano nga itugot ko ikaw sa langit?" Unsa man ang imong itubag?

Tan-awa ang pagpatin-aw diha sa wala: KON UNSAON MAN PAGSIGURO NGA MAY KINABUHI KA NGA WALAY KATAPOSAN

2 Lakang

Si Jesus, ang Karnero sa Diyos



Tinuod o Dili?

- _____ Sa panahon sa Bibliya gigamit nila ang usa ka karnero ingon usa ka sakripisyo alang sa sala.
- _____ Giingon sa Bibliya nga si Kristo gidala ingon sa usa ka nating karne-ro sa ihawon.
- _____ Aron makasulod sa langit, kinahanglan nimo nga masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi sa karnero.

Usa ka gamay nga batang babaye nga ginganlan Liz nag-antos sa usa ka talagsaon ug grabe nga sakit. Ang iyang bugtong kahigayunan nga maulian nagpakita nga usa ka pag-abonog dugo gikan sa iyang 5-anyos nga ig-soon nga lalaki, nga milagrosong nakaluwas sa parehas nga sakit ug nagpalambo sa mga antibodies nga ki-nahanglan aron mapugngan ang sakit. Gipasabut sa doktor ang kahimtang sa iyang manghud, ug gipangu-tana ang bata nga lalaki kung gusto ba niya ihatag ang iyang dugo sa iyang igsoon nga babaye.

Nagduha-duha lang siya kadiyot sa wala pa makaginha-wa pag-ayo ug miingon, "Oo, buhaton ko kini kung ma-kaluwas kini

kay Liz." Samtang nag-uswag ang pag-abli, mihigda siya sa higdaanan tupad sa iyang igsoon nga babaye ug nagpahiyom, sama sa among gibuhay, nga nakita ang kolor nga mibalik sa iyang mga pisngi. Unya nangluspada ang iyang nawong ug nawala ang iyang pahiyom. Paghanga niya sa doktor ug nangutana nga adunay pagkurog nga tingog, "Mamatay ba ako karon dayon?" Tungod kay bata pa, wala masabti sa bata ang doktor; Naghunahu-na siya nga ihatag niya ang tanan niyang dugo sa iyang igsoon nga babaye. Bisan pa niana kinabubut-on niyang gisugot ang pamaagi. Niini nga leksyon magtan-aw kita sa usa ka sakripisyo, ang labing dako sa kasaysayan sa kalibutan.²

SACRIFICE

1. Gitawag ni Juan si Jesus nga "ang _____ sa Diyos, nga nagkuha sa _____ sa kalibutan". Juan 1:29

Aron masabtan ang kahinungdanon sa hugpong sa mga pulong "Karnero sa Dios" kinahanglan mobalik kita sa Daang Kasugo-an diin ang mga Judeo naghalad usa ka nating karnero ingon usa ka sakripisyo alang sa ilang mga sala (Leviticus 4:32). Sa pagkaulipon nila sa Ehipto, ang Diyos nagpadala napulo ka mga hampak aron kumbinsihon si Pharaoh nga buhian ang mga Israelite. Ang ulahi nga hampak mao ang pagkamatay sa panganay nga anak nga lalake sa matag panimalay sa Egipto. Aron maluwas ang ilang mga anak nga lalaki, ang mga Hudiyos naghalad usa ka nating karnero ug gisablig ang dugo sa mga poste sa pultahan sa ilang mga balay. (Exodo 12: 1-13).

2. Sukad sa mga adlaw ni Adan, ang katawhan naulipon sa sala. Unsa ang kantidad nga gibayad aron maluwas kita? Bulawan o pilak? Dili! Pinauyon sa 1 Pedro 1: 18-19 ang presyo labi ka taas. Ang bersikulo 19 nag-ingon nga giluwat kita gikan sa wala'y kapuslanan nga pamaagi sa kinabuhi uban ang mahal nga _____ ni Kris-to, usa ka _____ nga wala'y buling o depekto.

Gipasabut sa 1 Pedro 2:24 nga gipas-an niya ang atong _____ sa iyang lawas sa krus. Dili kinahanglan nga magbayad kita bisan unsa aron matubos gikan sa sala; apan alang kang Kristo, ang presyo labi pa ka taas. Gihatag niya ang tanan.

3. IGipakita sa Isaias 53: 3-7 si Cristo ingon ang Kordero sa Diyos. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, apan giunsa siya pagtratar? v. 3 _____

Sa tibuuk nga kasaysayan sa kalibutan, wala pa sukad adunay labi ka daghang panig-ingnan sa gugma ug sakripisyo kaysa kang Jesus. Bisan pa, ang iyang sakripisyo wala tagda o gisalikway sa kadaghanan. Adunay bay diperensya karon? _____ . Wala gyud nagbag-o, ang kalibutan nagpadayon sa pagsalikway kaniya. Ang pipila nga nagyubit, ang uban wala'y pagtagad, ug ang kadaghanan dili motuo.

Ug ikaw, giunsa nimo pagsalig si Jesus karon? _____

4. Ngano nga si Jesus nabun-og ug nasamdan? Isaias 53:5 _____

5. Ang bersikulo 6 nagtudlo sa sala ingon nga kalagmitan nga _____

Ang mga karnero kalagmitan nga naglatagaw sa pagpangita sa sibsibanan, ug kung pasagdan nga mahisalaag gikan sa ilang magbalantay sa karnero, mawala ug makakaplag sa ilang kaugalingong kasamok. Ang sala dili lang dayag nga pagsukol batok



ANG DUGO SA NATING KARNERO DIHA SA POSTE SA PULTAHAN MAOY NAGPANALIPOD SA BALAY

sa Diyos, ang pagpangita sa atong kabubut-on imbis sa Iya. Kung moadto kita sa kaugalingon natong pagbuot, mahimong kini maayo ra, apan sa ulahi makita nato ang atong kaugalingon nga hingpit nga nawala. Ang atong dalan mogiya kanato sa paghimo og dili maayo nga mga desisyon, pagpakita sa dili maayo nga pamatasan, ug paglihok nga dili angay.

6. Pila man kanato ang nahisalaag gikan sa dalan sa Diyos aron musobay sa kaugalingon natong dalan? Isaias 53:6

7. Unsa ang gibuhat sa Dios aron mabalik kita sa husto nga dalan? v. 6-7

Sa Katingbanan: Ang pag-ingon nga si Cristo mao ang Karnero sa Dios nga maoy ni presentar nga siya ingon usa ka naghatag sa iyang kinabuhi ingon nga puli alang kanato, nga naghatag sa iyang kaugalingon kinabuhi puli kanato ingon nga atong kasal-anan ug silot.



Ang sala ug ako: Unsa na man ang akong adlaw-adlaw nga paglakaw hangtod karon? Sa kinatibuk-an, naglakaw ako: Akong kaugalingong agianan. Ang dalan nga giandam sa Dios sa akong kaugmaan. Dili ako sigurado.

Sa unsang mga paagi gipadayag ang sala sa akong kinabuhi? _____

Pamalandunga ang imong kahimtang ingon usa ka nahulog nga tawo ug ang usa ka Karnero nga naghalad sa iyang kinabuhi aron maluwas ka.

ANG KARNERO SA DIOS SA UMAABOT

8. Ang Pinadayag 12:10-11 Ang pag-hisgot bahin sa umaabot nga panahon sa langit diin ang mga magtutuo magamadaugon batok kang Satanas. Unsa man ang makahimo sa atong kadaugan batok sa kaaway? v. 11

Kinsa ang moadto sa langit?

"Kadto lamang kan-sang mga ngalan nahi-sulat sa basahon sa kin-abuhi sa Karnero." Pinadayag 21:27



Ang imong ngalan nahisulat ba sa basahon sa kinabuhi?

"Kung ang imong ngalan wala makit-an ug nahisulat sa libro sa kinabuhi?"

9. Kinsa ra ang makasulod sa langit? Pinadayag 21:27

10. Unsa man ang paingnan niadtong wala masulat ang ngalan sa libro sa kinabuhi? Pinadayag 20:15



Unsa man ka? Nahisulat ba ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi sa Karnero? Oo Dili Dili ako sigurado

Aduna bay nagpugong kanimo? Kung mao, unsa? _____

Unsaon nako nga masulat ang akong ngalan sa Basahon sa Kinabuhi? _____

Tan-awa sa ubos

Mahimo nimo ipangamuyo ang mosunud nga pag-ampo aron masulat ang imong ngalan sa libro sa kin-abuhi sa Karnero:

Ginoo, giangkong ko nga gisunud ko ang akong kaugalingon nga dalan imbis ang imo. Sa mga panahon nga wala ko ikaw tagda, nagtoo nga ang tanan maayo ra. Gikasubo ko ang pagsulay nga mabuhi nga wala ka.

Salamat sa pagpadala kang Jesukristo ingon usa ka Karnero, ang hingpit nga sakripisyo. Nagatoo ako nga siya namatay alang sa akong mga sala ug nabanhaw gikan sa mga patay. Gidawat ko siya ingon nga Karnero sa Diyos nga naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Nagsalig ako kaniya ug kaniya ra nga mapasaylo ang akong sala ug isulat ang akong ngalan sa Basahon sa Kinabuhi. Salamat sa pagpasaylo kanako ug paghatag kanako sa kinabuhi nga dayon.



Sinsero, Kaniadto usa ko nga nawala.



3 Lakang

Si Jesus, ang Maayong Magbalantay sa mga karnero

Tinuod o Dili

_____ *Daghan nag-angkon nga nagsunod ni Cristo nga maguba kan-imo sa umaabot.*

_____ *Walay nahigugma kanako o nabalaka bahin kanako.*

_____ *Si Cristo ang mag-atiman kanako hangtod sa hangtod.*

“Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay nagluya man sila ug walay kadasig, morag mga karnero nga walay magbalantay.” Mateo 9:36

ADUNA BAY NABALAKA KANAKO? Juan 10

Pila kanato ang gibati sa mga oras nga dili makontrol ang atong kinabuhi? Daghan kanato ang gibati nga nag-inusara, walay kasiguroan, gibiyaan o gidaugdaug, usahay nahimulag sa uban, labi na sa Diyos. Sama kita sa mga karnero nga wala’y magbalantay nga gihisgutan ni Kristo sa bersikulo sa taas.

1. Kadaghanan sa mga tawo nga moingon nga nahigugma kanato, nga misaad nga atimanon kita, apan usahay dili tumanon ang ilang gipamulong. Masakitan kita sa mga pakyas nga panaad, nasamdan sa mga tawo nga dapig kono kanato apan napakyas di-ay. Imo bang nabati kining mga mosunud nga tawo nga naguba kanimo?

- Imong mga ginikanan Imong kapikas Laing sakop sa pamilya
- Usa ka tawo nga imong gidayeg Usa ka lider nga relihiyoso
- Usa ka higala, silingan o kauban sa trabaho

Giunsa ka nila pagpakyas? _____

2. Nagpuyo kita sa kalibutan nga gubot, nga adunay mga peligro sa tanan nga mga bahin. Daghan ang nagpuyo sa serado nga pultahan, nga adunay mga pag-alarma aron mapanalipdan sila gikan sa mga kawatan. Gisulti ni Jesus ang bahin sa mga daotan nga nagbuhat sa palibot nato. Pangitaa ang mga tubag sa mosunud nga mga pang-u-tana sa Juan kapitulo 10.

Ang Juan 10:10 paghisgot bahin sa kawatan nga moabot ra sa _____

Sukwahi sa kawatan, giingon ni Jesus nga siya moanhi sa _____

3. Adunay mga tawo nga nagpakaaron-ingnon nga atong mga hi-gala, apan gusto lamang nga pahimuslan ka. Sa Juan 10:1-13 gitan-di ni Jesus ang maayong magbalantay sa mga sinuholan. Ang usa ka sinuholan dili tag-iya sa mga karnero ug ingon ninglayas hinuon kung moabut na ang kasamok tungod kay siya _____

_____ sa mga karnero. Juan 10:13

4. Sa kaolahian, giingon ni Jesus nga siya ang _____. Juan 10:11
Unsa ang iyang gibuhay alang sa mga karnero? v. 11 _____

Giunsa niya paghatag ang iyang kinabuhi alang kanato? _____

5. Unsa sa imong hunahuna ang buluhaton sa usa nga magbalantay sa mga karnero?

TINGOG SA MAGBALANTAY

Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Juan 10:27

Nabasa ko mahitungod sa usa ka Amerikano, nga nagbiyahe sa Syria, nakita ang tulo nga lumad nga mga magbalantay sa karnero nga nagdala sa ilang mga panon sa mga kanaro ngato sa sapa, ug ang panon nag-inom didto.

Pagkataudtaod usa sa mga magbalantay sa karnero misinggit, “Men-ah! menah!” sa Arabiko “sunod kanako.”

Gibiyaan niya ang tanan nga mga karnero nga panon ug misunod siya sa tungasan sa bungtod. Ang sunod nga magbalantay sa karnero nagbuhat sa mao usab, ug ang iyang mga karnero nagsunod kaniya - nga wala man lang siya mabalaka sa pag-ihap kanila.

Gihangyo sa magpapanaw ang nahabilin nga magbalantay sa karnero kung mahimo niya isul-ob ang kupo sa iyang magbalantay sa karnero ug kuhaon ang iyang baston, aron mahibal-an kung magsunod ba sila kaniya. Gihimo niya kini ug nagtawag, “Men-ah! men-ah!” Wala usa ka karnero ang nagsunod kaniya. Wala nila hibali ang iyang tingog.

“Dili ba magsunod ang imong panon sa bisan kinsa gawas kanimo?” gipangutana niya ang magbalantay sa karnero, diin ang tawo mitubag, “Oo; Usahay kon masakit ang karnero, mosunod siya sa bisan kinsa.”³

6. Agig dugang, ang maayong magbalantay _____ sa iyang mga karnero. Juan 10:14 Wala'y nakasabut sa atong mga kinahanglan ug kahimtang nga labi pa kamaayo Kaniya.



- Sa tanan nimo nga mga higala, kinsa ang tinuud nga nabalaka kanimo? _____
 Adunay bay usa nga nagpakabana kanimo labaw pa ni Jesus? _____
 Adunay ba nagsacripisyo kanimo labaw pa kang Jesus? _____

ANG PULTAHAN PAINGON SA TORIL SA KARNERO

Agig dugang sa maayong magbalantay sa karnero, giingon usab ni Jesus v.9: "Ako ang pultahan (ganghaan)". Sa panahon sa Bibliya ang toril sa karnero kasagaran usa ka bungbong nga bato nga walay pultahan. Ang "pultahan" usa ra ka ablihan sa pader diin ang mga karnero mosulod ug mogowas sa toril. Sa gabii ang magbalantay sa karnero matulog sa abli nga pultahan aron mapanalipdan ang iyang mga karnero. Siya ang literal nga pultahan sa toril.



7. Giingon ni Jesus sa Juan 10:9 "Ako ang pultahan. Ang _____ agi kanako _____."
 Pinaagi sa pagingon "Ako ang pultahan" iyang gipasabut nga ang bugtong nga paagi aron makasulod sa pamilya sa Dios pinaagi Kaniya.
8. Gusto ba nimo nga ang magbalantay maoy mag-atiman kanimo? _____
 Gitudlo sa Bibliya nga adu-nay usa ra ka paagi aron makaadto sa langit, pinaagi sa pagtuo kang Hesu-Kristo. Dili ang imong relihiyon o ang imong mga buhat ang makaluwas kanimo, si Kristo ra.



Hain niining mosunud nga pulong ang haom sa imong kahimtang?

- Nagsalig lamang ako kang Jesus aron luwason ako.
- Nagsalig ako kang Jesus, ang akong maayong buhat ug ang akong relihiyon aron maluwas ako ?.
- Sigurado ako nga miyembro ako sa panon ni Jesus.
- Dili ako sigurado kung bahin ba ako sa iyang panon o dili
Kung dili ka sigurado, kini nga pag-ampo makatabang kanimo nga mahibalo-an ang maayong magbalantay.



Pagsulud sa Pultahan

Ginoo, nahibal-an ko nga nahisama ako sa usa ka nawala nga karnero. Gikapoy na ako sa pagpuyo nga ako ra, layo sa imong pag-atiman. Nagatoo ako nga namatay ka alang kanako sa krus. Karon dayon, Gidapit ko ikaw nga mahimo nga akong maayong magbalantay. Gitugyan ko ang akong kaugalingon sa ilalum sa imong awtoridad ug sa imong pag-atiman. Pinaagi sa pagtuo gidawat ko ang kinabuhing dayon nga imong gitanyag.

9. Si Jesus miingon: "Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako." Juan 10:27

Kanunay ba ikaw maminaw sa tingog ni Jesus? Kanunay Gamay ra Halos wala

Unsaon man nato mabati ang iyang tingog karon? _____

10. Gisunud ba nimo Siya? Kanunay Gamay ra Halos wala Wala ko kabalo unsaon pag sunod Siya

Aduna bay nagpugong kanimo sa pagsunod kang Jesus? Unsa ba kini _____




Si Jesus nagtawag kanimo.
 Gipaminaw ba nimo ang Iyang tingog?

11. Gisaad ni Jesus ang kinabuhing dayon sa mga iya. v. 28 Kung nagtoo ka Kaniya ingon imong Manlulu-was ug maayong magbalantay usa ka sa iyang mga karnero.

Unsa ka sigurado ang imong kaugmaon? Juan 10:28 Ngano? _____

Tugoti si Jesus nga mag-atiman kanimo kung mag-inusara ka, nabalaka o nahadlok.

"Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo." 1 Pedro 5:7



4 Lakang Buhi Siya!

Tinuod o Dili

- _____ Dili mahinungdanon ang pagkinabuhi tungod kay matapos kini kung mamatay kita.
- _____ Ang matag usa mabanhaw human sa ilang kamatayon.
- _____ Posible nga mo-atubang sa kamatayon nga wala'y kahadlok o kagul-anan.

BUHI SIYA

1. Domingo kadto sa buntag pagka-human sa paglansang sa krus ni Jesus sa kalit, ang kalinaw nahanaw. Unsay nahitabo? Mateo 28:1-4 _____
2. Unsay gisulti sa anghel ngadto sa mga babaye? Mateo 28:5-6 _____
Bisan kung nakurat sila, gitagna na ni Jesus ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mateo 16:21
3. Dili ra siya mibangon, apan ang Mga Buhat 1:9-10 nagsulti kanato nga siya usab _____
Unsa pa ang gisaad sa v. 11? _____
4. Ang pagkabanhaw ni Jesus usa ka talagsaon nga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan, labi ka talagsaon apan daghan ang naglisud sa pagpatoo. Ang gibug-aton sa Roma 1:4 ang kaimportante sa pagkabanhaw nga si Jesus gipadayag siya nga _____ pinaagi sa _____.

Ngano nga mahinungdanon alang kanato nga mahibal-an nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay? Naa ba kini epekto kanato sa bisan unsang paagi? Atong tan-awon kung giunsa pagtubag sa Bibliya kini nga mga pangutana.

5. Unsa ang mahinabo kung si Jesus wala nabanhaw gikan sa mga patay?
1 Corinto 15:12-13 _____
1 Corinto 15:17 _____



Kon dili banhawon ang mga patay "Mangaon ug manginom kita kay ugma mangamatay man kita." 1 Cor. 15:32

UNSA ANG MAGHULAT KANATO HUMAN KITA MAMATAY?


6. Ang pila ka mga tawo dili motoo nga kita mabanhaw sa umaabot nga adlaw. Uyon sila sa mga naa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:32: "Kung ang mga patay dili mabanhaw, _____ ug _____ kita kay ugma _____".

Daghan ang gusto nga motoo nga ang tanan matapos kung mamatay kita. Dili nila gusto ang ideya nga manubag sa Diyos pinaagi sa ilang pagpuyo. Mas gusto nila nga magkinabuhi sa paagi nga gusto nila nga dili maghunahuna mahitungod sa pag-atubang sa katapusan.

Kinahanglan ba natog mabalaka sa atong kaugalingon mahitungod sa panghitabo human mamatay? Juan 5: 28-29 _____
Ngano man? _____

Giingon sa Sugilanon nga gitago sa ostrich ang ulo niini sa balas kung gibati nga nameligro kini, nga nagtuo nga mapanalipdan kini gikan sa umaabot nga peligro. Bisan pa nahibal-an nato nga kini binu-ang, sama ka buang sa mga nagtoo nga mahimo nila mabag-o ang reyalidad sa pagkabanhaw tungod lang kay gipili nila kini nga paglimud.

7. Sa pagkadungog ni Jesus nga namatay ang iyang higala nga si Lazaro, unsa ang iyang giingon sa iyang igsoon nga si Marta? Juan 11:25-26 Ako mao ang _____ ug ang _____. Ang _____ kanako, bisan tuod mamatay, _____. Ug ang tanan nga buhi ug _____ kanako dili gayod _____.



PAHAYAG SA HIMATYON NGA NALUWAS

Ang uban nahadlok sa kamatayon samtang ang uban naghulat sa kalinaw niini. Ania ang pipila ka mga pulong gikan sa mga magtotoo sa hapit na sila mamatay.

“Ang katapusang paglawig sa akong atubangan sama sa usa ka dagat sa himaya.”⁴

“Moadto ako uban ang kapalipay sa usa ka bata nga layo sa eskulahan. Gibati ko ang kaisog kaayo diha kang Cristo.”⁵

“Ang pagsalop sa adlaw: ako mosidlak. Moadto ako gikan sa hig-daan ngadto sa usa ka korona. Panamilit.”⁶

“Ayaw paghilak alang kanako, apan alang sa imong kaugalingon. Moadto ako sa Amahan sa atong Ginoong Jesukristo.”⁷

HUNAHUNAA KINI

Gipasabut sa Efeso 1:20-21 nga ang gahum sa Dios mao ang nagbanhaw kang Cristo gikan sa mga patay.

Karon Siya naglingkod sa _____
_____ v. 20

Karon naglingkod sa tuong kamot sa Diyos, si Kristo labaw sa tanan nga pagmando ug awtoridad ... dili lang niining panahona apan sa umaabot.

Hunahunaa ang kaimportante sa pagkahibalo nga si Kristo labaw sa tanan nga awtoridad ug gahum.

Unya gipangutana niya si Marta: “Mituo ka ba niini?” Pagkahuman sa pagkabanhaw ni Lazaro daghang mga tawo ang mituo kaniya, apan dili tanan. Ang uban nakita ra kini nga hitabo ingon usa ka hulga sa ilang mga tradisyon ug pamaagi sa kinabuhi. Juan 11:45-48.

8. Basaha ang Mga Buhat 17:30-32. Nakigsulti si Paul sa mga tawo sa Atenas nga giawhag sila nga _____ tungod kay ang Diyos nagtakda usa ka adlaw kung kanus-a siya _____. v.30-31

Si Cristo mismo mao ang maghuhukom kansang awtoridad natu-kod sa diha nga ang Dios gibanhaw siya gikan sa patay. (b. 31).

V. 32 Sa pagkadungog nila bahin sa pagkabanhaw, ang uban _____, samtang ang uban nag-ingon _____.



Adunay pipila nga magyubit ug ang uban gusto nga mahibalo ug dugang. Busa, kinahanglan mangutana kita sa atong matag usa ka kaugalingon:

Nagatoo ba ako nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay?

Oo Dili Wala ko kabalo

Nagatoo ba ako nga si Jesus naghatag kinabuhi nga dayon?

Yes No Wala ko kabalo

Nagatoo ba ako nga mabanhaw ako human sa akong kamatayon bisan sa kinabuhing dayon o alang sa panghimaraut?

Oo Dili Wala ko kabalo

Dili igo ang **pagkahibalo** nga adunay pagkabanhaw; kinahanglan motoo kita. Sama sa nakita nato sa Juan 11:25-26, ang mga **nagtoo** kay Jesus dili mamatay.

9. 1 Corinto 15:55 nag-ingon “O Kamatayon, hain na ang imong ka-daogan?”. Samtang giingon sa Diyos nga adunay kadaogan sa ka-matayon, daghan karon ang naglimod. Kinsa ang imong tuohan?

10. Adunay mahinungdanong butang ang nagahulat sa mga nagtuo kang Jesus. Unsa kini? 2 Corinto 4:14 _____

Umaabot nga adlaw moadto kita sa presensya sa Dios hangtod sa kahangturan, kauban ang tanan nga mituo kang Cristo. Busa, giingon sa v.18 nga dili nato isentro ang atong atensyon sa mga butang nga _____ kaysa sa mga butang _____. Ngano man?

Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, nahibal-an nato nga adunay labaw pa sa lubnganan ang naghulat kanato. Siya ang una nga nakasaka sa langit, apan dili ang ulahi. Ang atong pagkamatay usa ka lakang sa usa ka butang nga labi pa kamaayo kay sa mahunahuna kanato.

Hisguti:

- Giunsa man nato pagsiguro nga mabanhaw kita ngadto sa kinabuhing dayon ug dili sa panghimaraut?
- Kinahanglan ba kitang mabalaka kung ang kadaghanan sa atong mga hi-gala dili motuo kang Kristo, o kung wala sila’y pagkabana sa iyang mga saad? Ngano man?



5 Lakang Si Kristo, akong manlalaban

Tinuod o Dili

- _____ Kung kita mobarug sa atubangan sa Diyos sa katapusang paghukom, kinahanglan nato ang usa nga modepensa kanato
- _____ Ang atong abogado, si Jesukristo, nagdepensa lang sa mga kliyente nga sad-an.
- _____ Daghang mga tigpataliwala tali sa Diyos ug sa tawo.

Usa kasugilanon...

Ang inahan sa usa ka gamayng bata nga babaye human lang nagbisti kaniya sa labing maayo nga sanina tungod kay aduna silay bisita nga importante nianang adlaw. Busy kaayo sa pagpripara sa tanan nga mga pagpangandam, gibiyaan niya ang iyang anak nga babaye pagkahuman ug pagpahinomdom nga dili basa-on ang iyang sinina sa pagdula sa tubig sa banyo nga kanunay niyang buhaton.

Ang tubig hinuon sobra ka dako nga tintasyon ug dali ra siyang nakalimot sa pasidaan, nga nagsugod siya pagdula sa lababo. Samtang nagdula siya, nabati niya ang usa ka tuktok sa pultahan, apan samtang nagpadulong siya sa sulud iyang namatikdan nga na basa ang sidsid sa iyang sinina.

“O hala! Silotan ako ni Mama sa akong pagdula sa tubig! Unsa man ang akong buhaton?” Ang iyang gamay nga hunahuna nagsugod sa paghimo usa ka plano. Mikuha siya usa ka gunting ug giputlan ang basa nga bahin sa iyang sinina. Kontento sa iyang trabaho, giingon niya sa iyang kaugalingon. “Karon dili mahibal-an ni Mama nga nabasa nako ang akong sinina.” Masaligon nga gitangtang niya ang ebidensya sa iyang sayop ug nagmartsa siya sa sala aron pag abiabi sa mga bisita.”⁸

Nahinumdom ka ba sa mga binuang nga butang nga imong gibuhat sa imong pagkabata?

Motuo ka o dili, ang istorya sa gamay nga batang babaye tinuod. Dili ba maayo kung masulbad nato ang atong mga problema nga ingon kadali sa gihunahuna niya nga masulbad ang iyang problema sa usa ka gunting? Hunahunaa kadiyot ang mosunud nga mga pangutana:

- Oo Dili Aduna ka bay mga tinago nga dili nimo gusto nga adunay mahibalo?
- Oo Dili Nasamok ka ba sa imong tanlag o naulaw ka ba usahay?
- Oo Dili Gibati ba nimo ang uban nga nagkupot sa kaagi batok kanimo?
- Oo Dili Gibati ba nimo usahay nga dili maayo ang imong mga kasaypanan nga nagduhaduha ka nga adunay solusyon alang kanila?
- Oo Dili Adunay bay solbad alang sa usa ka sad-an nga konsensya?

Ang pagbati sa pagkasad-an ug kaulaw kanunay nga nagpabilin kanato nga usa ka pagbati nga wala’y mahimo. Atong gipangutana ang atong kaugalingon: “Unsa may hunahunaon sa uban? ¿Mapasaylo ba sa Diyos ang tawo nga sama kanako?”

Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang matarong. Siya maoy mangatubang sa Amahan. 1 Juan 2:1

1. Ngano nga kinahanglan man nato mga abogado? _____
Nahunahuna ba nimo nga kinahanglan ang usa ka abogado aron mapanalipdan ka sa atubangan sa Diyos? _____
2. Ang uban wala maghunahuna nga sila adunay seryoso nga problema sa sala tungod kay nagingon sila “Pasayloon ako sa Dios; ug labut pa adunay uban nga labi pang daotan kay kanako. Unsa man ang giingon sa Bibliya sa tawo nga naghunahuna nga siya mayo kaayo nga moadto sa langit nga wala’y tabang? Isaias 64:6 _____
Adunay daotan ba nga ang tanan nga dili sila makaabut sa kaluoy sa Diyos? Roma 5:8 _____

Nahibalo ka ba nga ikaw adunay manlalaban? Basaha ang 1 Juan 2:1-2 ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

3. Kinsa ang gitumong niining mga pulonga? v. 1 _____
Ang anak sa Diyos usa ka tawo nga nakadesisyon nga maghinulsol sa ilang mga kasal-anan ug dapiton si Jesukristo nga mahimong ilang kaugalingon nga manluluwas. Ang Diyos usa ka realistiko. Bisan kung gusto niya nga dili kita makasala, nahibal-an niya nga adunay mga panahon nga kita mapakyas
4. Unsaon pagdangop kanato sa mga higayon sa pagkapakyas? v. 1 _____
Pagkadasig nga mahibalo-an nato nga adunay usa ka manlalaban nga nagpataliwala alang kanato!

*"Nakasala ang tanan ug nahilayo sa hi-maya sa Dios."
Mga Taga-Roma 3:23*



**KONTRATA
SA AKONG ABOGADO**

Ginoong Jesus,

Gikinahanglan nako ang imong tabang aron mapanalipdan ako tungod kay sad-an ako ug grabe ang sumbong batok kanako. Wala koy depensa o ipasangil aron mahatagan ug katarungan ang akong pamatasan. Naghinulsol ako sa tanan nga daotan nga nahimo ko.

Nagatuo ako nga giula nimo ang imong dugo alang kanako aron mabayran ang utang ko atubangan sa imong amahan. Nakasabut ako nga ikaw ang mipuli sa akong pwesto ug gibayran sa bug-os ang akong senten-sya sa imong pagkamatay.

Pinaagi niini, gikontrata ko ikaw aron mahimo nga akong abogado, giimbita ko ikaw nga mopanalipod batok sa mga sumbong nga gidala batok ka-nako. Gidawat ko ikaw ingon akong bugtong nga tigpataliwala ug gisalikway ko ang bisan unsang uban pa gawas kanimo nga gisaligan ko kaniadto.

Dili ako makabayad kanimo alang sa imong mga serbisyo tungod kay wala akoy kapaninguhaan. Ang labing maayo nga mahimo nako ihatag kani-mo dili igo. Ang ikahatag ko lang kan-imo mao ang akong pag-salig ug pag-tuo kanimo. Dugang pa nga gihalad ko ang akong kinabuhi aron mag-alagad kanimo.

Kinahanglan nako ang imong serbisyo nga padayon sa pama-agi sa kinabuhi samtang nakigbisog ako batok sa sala hangtod sa adlaw nga mamatay ako.

Matinumanon sa tanan nakong kasingkasing,

Perma _____

Petsa _____

5. Ang pila ka mga tawo wala'y pagsalig sa mga abogado. Lahi ba si Jesus? Suma-la sa 1 Juan 2:1 siya ang _____
Hunahunaa kung unsa ang gipasabut niini sa imong kinabuhi.
6. Unsa ang kahigayunan sa imong abogado nga mapamatu-od ang imong pagka-walay sala? Unsa ka kusug ang atong kaso? _____
Ang Ecclesiastes 7:20 nag-ingon "*Dinhi sa kalibotan walay tawo nga nagbuhat kanunay ug matarong ug dili gayod masayop.*" Ang atong kaso wala'y paglaum ug luya tungod kay nagbarug kita nga sad-an atubangan sa Dios, nga wala'y katarungan alang sa atong sala.
7. Tungod nga kita sad-an, aduna bay higayon nga makaiyas kita sa silot? Unsaon man ni Jesus nga malampuson nga modipinsa sa kanato nga kliyente nga sad-an sama kanato? Nagaingon sa 1 Juan 2:2 siya ang _____
alang sa atong mga sala.

Kini nagpasabot nga siya ang sakripisyo nga nagtagbaw sa kasuko sa Diyos ug gihimong posible ang kapasayloan sa atong kasal-anan. Tungod sa iyang dugo nagtagbaw ang makatarunganon nga mga gipangayo kanato, ang atong langitnon nga Amahan wala mangayo bisan unsa pa (sama sa atong maayong buhat, penitensya, ubp.)

Ang kamatuoran bahin sa atong abogado.:

- Matarong siya. Dili siya nagdaog sa ligal nga mga limbong o pagmaniobra nga nagpatuis sa kamatuoran. Dili siya masubornohan, ni magbakak siya.
- Gipanalipdan ni Kristo ang mga kliyente nga sad-an. Kung wala siya, wala kitay pagdepensa o paglaum sa kadaugan.
- Gipanalipdan kita ni Jesus nga nag-inusara sa atubangan sa Diyos, nga wala magtawag kanato aron pagpamatuod. Unsa man ang mahimo nga isulti nato sa atong pagdepensa tungod kay wala kitay katarungan?
- Ang yawa nagpadayon ug sumbong sa atubangan sa Amahan. (Pin. 12:10-12). Si Jesus ang nagdepensa sa akusasyon ug iyang dugo ang nagbayad sa bili sa atong pagkasad-an.
- Wala Niya ipahayag ang imong pagkawalay sala, apan giangkong niya ang among pagkasad-an. Nangatarungan siya nga ang utang nabayaran na sa hingpit sa iyang pagkamatay.

8. 1 Timoteo 2: 5-6 nagsulti nga adunay usa ra ka Diyos ug usa nga _____ taliwala sa Diyos ug sa tawo, ang tawo nga si _____ nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon usa ka lukat alang sa tanan nga mga tawo. Unsa ang tigpataliwala? Kini ang usa ka tawo nga nagpataliwala sa taliwala sa duha ka partido, nga gisulayan sa pagpasig-uli kanila kung adunay mga problema.
9. Pila ka mga tigpataliwala sumala sa 1 Timoteo 2:5? _____ Daghang mga tawo ang dili nagatoo nga si Jesus mao ang usa ka tigpataliwala tali sa Diyos ug sa tawo, Tungod niini nangita hinuon sila sa uban aron magpataliwala alang kanila. Kinsa o unsa ang tigpataliwala nga mga tawo nga nangita ug magpataliwala alang kanila atubangan sa Dios? _____



Ang tinuod mao nga wala kita sa kondisyon aron mapanalipdan ang atong kaugalingon sa atubangan sa usa ka balaan nga Dios. Si Hesus ra ang makahimo! Nakakontrata ka ba kang Jesukristo ingon imong abogado o nagsalig ka ba sa imong kaugalingon o sa uban?

Kung wala, basaha ug pirmahi ang "**Kontrata sa akong Abogado**" sa kolum sa wala kung nahiuon ka sa giingon niini.



Akong Abogado Si Jesus

Pagkahuman sa pagpuyo sa maayong kinabuhi, natapos ang akong panahon sa kalibutan. Ang una nakong nahinumduman naglingkod ako sa lingkoranan sa paghulat nga abinako usa ka balay sa korte. Abli ang mga pultahan ug giingnan ako nga mosulud ug lingkud duol sa lamesa sa modepensa.

Sa akong pagtan-aw sa palibot nakita ko ang "piskal." Usa siya ka kontrabida nga tan-awon nga tawo nga ngulob samtang nagtutok siya kanako. Siya gyud ang pina ka daotan nga tawo nga akong nakita. Milingkod ako ug nakita ko ang akong abogado diha sa akong wala, usa ka buotan ug malumo nga tan-awon nga tawo ug pamilyar ang iyang hitsura. Na-abli ang pultahan sa eskina ug didto nakita ko ang huwes nga nagsul-ob sa mga saput. Nagmando siya usa ka makalilisang nga presensya sam-tang siya naglibot sa kuwarto. Nagtutok ang akong mata dito kaniya. Samtang naglingkod siya sa likud sa bangko, miingon siya, "Magsugod na kita."

Ang piskal mitindog ug miingon, "Ang akong ngalan mao si Satanas ug ania ako aron ipakita kaninyo kung ngano nga kining tawhana nahisakop sa impyerno." Nagpadayon siya sa pagsulti bahin sa mga bakak nga akong gisulti, mga butang nga akong gikawat, ug kaniadto nga akong gilimbongan ang uban. Gisultihan ni Satanas ang uban pang mga makalilisang nga pagtuis nga kaniadto sa akong kin-abuhi ug sa nagpadayon siya sa pagsulti, nagkaanam ako ug uk-uk sa akong lingkuranan. Naulaw kaayo ako nga wa-la ako makatan-aw bisan kinsa, bisan sa akong kaugalin-gon nga abogado, sa dihang si Satanas nag sulti mahi-tungod sa mga sala, bisan sa mga sala nga gikalimtan na nako.

Ingon nga masok-anon ako ni Satanas sa pagsulti sa tanan nga mga butang bahin kanako, nasuko usab ako sa akong representante nga naglingkod didto nga hilom nga wala gyud naghatag bisan unsang porma sa pagdepensa. Nahi-balo ako nga nakasala ako sa daghan mga butang, apan nakahimo ako ug pipila ka mga kaayohan sa akong kin-abuhi - dili ba kana mahimo nga katumbas sa bahin sa ka-daot nga nahimo ko? Natapos si Satanas nga may kasuko ug miingon, "Kining tawhana nahisakop sa impyerno, siya sad-an sa tanan nga akong giakusar ug walay bisan usa ka tawo nga makapanghimatuud sa laing paagi."

Sa dihang iya nang turno, ang akong abogado nangutana pag-una kung mahimo ipaduol Siya sa bangko. Gitugotan kini sa maghuhukom sa ma-kusganon nga pagsupak ni Satanas, ug gihangyo siya nga moadto sa atubangan. Sa iyang pagbarug nagsugod sa paglakaw, nakita ko siya sa iyang hingpit nga katahom ug kahalang-don. Akong nasabtan kung ngano nga pamilyar Siya. Siya si Jesus ang nagrepresentar kanako, nga akong Ginoo ug akong Manluluwas.

Mihunong siya sa bangko ug hinay nga miingon sa huwes, "Hi Papa," ug mitalikod siya aron atuban-gon ang husgado.

"Husto si satanas sa pagsulti nga kining tawhana sad-an, dili ko gilimod ang bisan unsang mga sumbong. Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kining tawhana kinahanglan pagasilotan." Miginhawa'g lawom si Jesus ug milingi sa Amahan ug gituy-od ang iyang mga bukton ug miingon, "Bisan pa, namatay ako sa krus aron ang tawo nga adunay kinabuhing dayon ug modawat kanako ingon nga iyang Manluluwas, busa ako siya.

"Nagpadayon ang akong Ginoo," Ang iyang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi ug wala'y bisan kinsa ang makakuha kaniya gikan kanako. Wala gyud makasabut si satanas. Ang tawo dili angayan sa hustisya, kundi ang kaluoy. "Paglingkod ni Jesus, mihunong siya, mitan-aw sa iyang Amahan ug miingon," Wala nang dapat gawin. Nahuman na nako ang tanan. "Gipisil sa korte ang iyang bukton ug gihampak ang mallet. Ang mga mosunud nga pulong migawas nga kusog gikan sa iyang mga ngabil ...

"Libre kini nga tawo. Gibayran na ang silot alang kaniya. Tapuson ang kaso. "

Samtang gikuha ako sa akong Ginoo, nadungog ko ang pagsinggit ni satanas ug nasuko, "Dili ako mohunong, sunod ako modaog." Gipangutana ko si Jesus, "Nawala na ba ang imong kaso?" Mahigugmaon nga nagpahiyom si Cristo ug miingon, "Ang tanan nga moduol kanako ug maghangyo kanako nga magrepresentar sa ila nakadawat sa sama nga paghukom kanimo, nga nabayaran sa hingpit."9

GIBAYRAN SA KOMPLETO

HUMANA ANG KASO



Ang Akong Dalangpanan

Usa ka grupo sa mga payunir ang nagpaingon sa usa sa mga sentral nga estado nga usa ka layo nga lugar nga giablihan alang sa mag-uoma. Nagbiyahe sila sa mga bal-sahan nga may tolda nga giguyod sa mga ba-ka, ug ang pag-dagan hinay kaayo. Usa ka adlaw nan-galisang sila nga nakita ug usa ka taas nga linya sa aso sa kasadpan, nga taas sa mga milya latas sa kapa-tagan, ug sa wala madugay nakita nga ang uga nga balili nagdilaab nga mabangis ug haduol kanila.

Nakatabok na sila sa suba sa miaging adlaw apan im-possible nga mobalik pa sa dili pa moabut ang kalayo ka-nila. Ang usa ka tawo daw adunay pagsabut kung unsa ang mahimo. Nagmando siya nga sunugon ang mga sagbot sa likud nila. Pagkahuman sa pagkasunog sa usa ka wanang, mobalhin ang tibuuk gropo didto sa human na nasunog.

Samtang nag dilaab ang kalayo paingon kanila gikan sa kasadpan, usa ka gamay nga batang babaye mis-inggit sa kalisang, "Sigurado ka nga dili kitang tanan masunog?" Ang pangulo mitubag, "Anak ko, ang kalayo dili maabut dinhi kanato, kay kita nagbarug na diin ang kalayo miagi."

Unsa ka hulagway sa magtotoo, nga luwas diha kang Kristo! Siya ang atong dalangpanan nga nag-antus sa kalayo sa paghukom sa Dios sa atong kasal-anan. Ang tanan nga nagsalig kang Cristo luwas sa kahangturan gikan sa kalayo sa kapungot sa Dios.

"Nahulog kaniya ang Makagagahum nga pagpanimalus, Nga unta malunod ang kalibutan ngadto sa impyerno. Gidala Niya kini alang sa usa ka pinili nga kaliwatan, ug nahimo kini nga usa nga atong Tagoan."¹⁰



Ang Akong Hari Moabut na

Gikan sa mga tudling sa tuo mahibalo-an nato ang mosunud nga bahin sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo:

- ✓ Ang tanan makakita kaniya nga moanhi. Karon dili siya makita apan sa panahon nga adlaw siya makita sa tanan.
- ✓ Mailhan siya sa tibuuk kalibutan ug sa langit ingon nga Hari sa mga Hari.
- ✓ Sa wala pa itukod ang iyang gingharian, hukman ni Cristo ang mga dili matinuohon nga mga nasud nga adunay kasuko. Mohilak sila sa diha nga nahibalo-an nga gipili nila ang sayup nga bahin, apan kini ulahi na ang tanan.
- ✓ Ang iyang gingharian dili matapos. Adunay kalig-on, dili sama sa kawala'y kasiguroan nga kalibutan karon.

Hunahunaa Kini

1. Unsa man ang imong gibati sa dihang imong gibasa kini nga mga bersikulo?
 - Nahadlok ako tungod kay wala ako mahibalo kung unsa ang mahitabo kanako sa adlaw sa paghukom.
 - Akong gibati nga luwas ako.
 - Kini nga mga bersikulo nagdasig kanako sa pagsunod kang Kristo bisan kung ang uban nagkatawa kanako
2. Andam na ba ang imong passport padulong sa Langit?
3. Kauban ba ikaw sa mga nagakalipay o taliwala sa mga naghilak sa pagbalik ni Kristo, nga atong bantog nga Hari?

Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ila-lom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Filipos 2:9-11

Tan-awa unya! Moanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayod siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayod kini! Amen. Gipadayag 1:7

"Ang gingharian sa kalibotan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo ug maghari siya hangtod sa kahangtoran!" Pinadayag 11:15b

Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasoran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga Labing Gamhanan. Diha sa bisti niya ug sa iyang paa nahisulat ang ngalan: "HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO." Pinadayag 19:15-16



6 Lakang Si Kristo ang Hari

Tinuod o Dili

- _____ *Usa ka adlaw maghari si Cristo, magdala sa kalinaw nga gitinguha sa kalibutan.*
- _____ *Alang sa kadaghanan, ang pagbalik ni Cristo sa kalibutan mahimong usa ka gutlo sa pagbakho ug pagluha.*
- _____ *Ang kalibutan nawala ug wala'y paglaum alang sa bisan unsa nga mas maayo pa kaysa sa kagubot diin kita karon nagpuyo.*

Natawo alang kanato ang usa ka bata; gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag "Maalamong Magtatambag," "Dios nga Gamhanan," "Amahan Hangtod sa Kahangtoran," "Prinsipe sa Pakigdait." Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug molungtad ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa gingharian niini; lig-onon niya kini ug palungtaron subay sa hustisya ug sa katarong, sukad karon hangtod sa kahangtoran. Himoon gayod kini sa Ginoo nga Labing Gamhanan. Isaias 9:6-7

ANG UMAABOT NGA HARI

Gitagna ni Isaias nga ang bata nga si Jesus, nga natawo sa usa ka mapaubsanon nga pamilya ug nagsugod sa iyang kinabuhi ingon usa ka panday, dili lamang simbahon sa mga magbalantay sa karnero ug mga tawong manggialamon, apan usa ka adlaw magahari sa gingharian sa Dios ug igapahayag nga Prinsipe sa Pakigdait (Isaias 9:6-7). Mahibalo-an nato ang bahin kang Jesus, ug ang umaabot nga Hari!

1. Unsa ang gisulti sa anghel kang Maria sa Lukas 1:31-33 bahin sa kaugmaon sa iyang anak nga lalaki? _____

Ang paghisgot sa "trono ni David" nagtumong sa mga tagna sa Daang Tugon nga si Jesukristo, usa ka kaliwat ni Haring David, magahari sa Israel hangtod sa hangtod. Gisuginlan kita sa kasaysayan nga gipakita ni Jesus ang iyang kau-galigon ingon nga gisaad nga hari, imbis nga daygon, gisalikway siya ug gilansang sa krus. Wala kini gipasabut nga ang mga pan-agna dili matuman, apan maghulat pa kita ug kadiyot aron makita ang iyang gingharian.

2. Unsa ang giingon sa Filipos 2:7-8 bahin kang Jesus? _____

Si Jesus nagpaubus sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka sulogoon, nahimo nga usa ka tawo ug namatay sa krus; apan ... natapos na ba ang istorya didto o aduna pa bay moabut? Padayon nato ang pagbasa.

3. Bisan kung gisalikway siya kaniadto, unsa man ang iyang kaugmaon? Filipos 2:9-11 _____


4. Masulti ba nato sa tinuud nga ang matag tuhod moluhod sa yuta ug iduko sa atubangan ni Jesus karon? _____
Sa tinuud, unsa ang kahimtang sa kalibutan karon? _____

Nagpuyo kita sa kalibutan nga naa sa gubat batok kang Jesukristo ug sa iyang balaod. Karon daghan ang nagsalikway kanya, samtang ang uban nagpakaaron-ingnon nga mga Kristohanon, apan ang ilang kinabuhi nagpakita nga layo sa reyalidad.

ANG GINGHARIAN SA DIYOS


5. Bisan kung kanunay nga naghigot si Jesus bahin sa gingharian sa Diyos, wala kita'y makita nga usa ka makitang gingharian karon. Hinuon, si Kristo naghari sa kasingkasing sa iyang mga sumusunod. Unsa-on nato pagkahibalo karon kung adunay usa nga tinuud nga nagpasakup sa pagmando sa Diyos sa ilang kinabuhi? Mateo 7:21

Dili nato masulti nga si Cristo ang atong hari kung wala nato ginatuman ang iyang ginasulti. Ang usa ka hari kinahanglan sundon!



6. Gitandi sa Mateo 13:31-32 ang gingharian sa langit sa usa ka _____. Ang binhi sa mustasa mao ang labing gamay sa mga binhi, apan kini motubo aron mahimo nga labing dako nga tanum. Kung adunay usa nga moapil sa gingharian ni Kristo, siya bahin sa usa ka butang nga dako. Naa siya sa dag-anan nga bahin kung matapos na ang tanan. Daghan karon wala maghunahuna sa pagsunod kang Kristo. Palabihon nila ang pagpangita sa pag-uyon sa ilang mga higala, ug ang paghupay sa ilang mga kabtangan, Apan ang panahon mopakita sa oras nga ang labi ka mahinungdanon nga mga butang sa kinabuhi dili lang sa makita apan ang importanting butang nga mao ang dili makita mao ang walay katapusan.

**PAGSUNOD
SA AKONG HARI**



Aron makakuha ug ideya sa mga giya nga nagdumala sa gingharian sa Diyos, basaha ang Wali sa Bukid sa Mateo 5-7.

7. Ang Mateo 13:45-46 nagtandi sa gingharian sa langit ang usa ka negosyante nga nangita alang sa _____. Sa diha nga nakita niya ang usa ka labing mahal nga perlas milakaw siya ug gibaligya ang iyang _____ ug unya _____.

Unsa ang gisulti kanato niini nga sambingay bahin sa bili sa pagkasakup sa gingharian ni Kristo? _____

8. Unsa ang kinahanglan aron makasulod sa gingharian sa Dios? Juan 3:3 _____
Ang usa natawo pag-usab sa dihang nadawat niya si Cristo pinaagi sa pagtuo ingon nga iyang Manluluwas ug nahimong anak sa Diyos.

9. Giingon sa Mateo 6:33 nga pangitaon una ang gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong. Unsa ang gisulti kanato niini nga bersikulo bahin sa atong mga katungdanan ingon mga miyembro sa gingharian ni Kristo? _____

**Kinsang
gingharian ako
nahisakop?**



Una, kinahanglan ko nga pangitaon ang iyang gingharian, nga nagpasabut nga magpasakop ako kang Cristo ingon akong hari. Kinahanglan nga siya ang mahimong numero uno sa tanan nakong gibuhit? Kinsa ang nagmando sa akong kinabuhi?

Sa pahayag sa nahisgutan diha sa taas, kinahanglan nato pangutan-on ang atong kaugalingon:

Miyembro ba ako sa gingharian, ug lungsuranon sa langit? Oo Dili Dili sigurado
Kung dili, kang kinsa nga gingharian ako nahisakop? _____

Nagpuyo ba ako ingon usa ka matinud-anon nga lungsuranon sa gingharian?
 Oo Dili Naglisud ko

Kinsa ang nagmando sa akong kinabuhi? Kristo Ako ug angakong pangandoy
Gusto nga masuod sa hari? Hunahuna ang bahin sa **"Pakigsulti sa Akong Hari"** (sa ubus)

PAKIGSULTI SA AKONG HARI

Oh Haring Jesus. Giila ko ikaw ingon magbubuhit ug labaw nga pangolo sa tanan nga binuhit. Gipaubos ko ang akong kaugalingon sa atubangan sa imong gahum ug pagkahalangdon. Gidapit ko ikaw sa trono sa akong kinabuhi. Kontrolaha ang akong hunahuna aron magsugod ako sa paghunahuna sama sa imong paghunahuna ug pagpugong sa akong mga tiil aron masunod ko sa imong mga pamaagi.

Gusto nako ipahayag ang imong himaya kung moanhi ka sa paghari. Gusto ko nga magmando ka, dili lang kanako, kundili sa tibuok kalibutan. Oh mahangturong hari, nagahulat ako sa adlaw nga ang matag tuhod moyukbo sa atubangan nimo.



Ang kalibutan nalunod sa kalibog ug walay hustisya. Ang mga tawo dili motuo ug nagtamay kanimo. Naghunahuna sila nga maalamon kaayo ug mahinungdanon, ingon nga ang uniberso nagtuyok kanila. Ingon niana usab ako, apan akong naamgohan nga gamay ra ako nga isda sa usa ka halapad nga kadagatan.

Gibati nako ang kapit-os sa kalibutan nga gusto mag-umol kanako sa mga pamaagi niini. Tabangi ako nga makasukol sa tintasyon nga sundon ang bisan kinsa nga hari o ipahayag ang akong kaugalingon nga tigmando sa akong kaugalingon nga kinabuhi. Ikaw ang akong gilauman sa karon ug sa kahang-turan.


Imong mapaubsanon nga sulugoon,

 Pirma

UNSAY AKONG BUHATON KARON?

Kung imong gidawat si Kristo ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas samtang nagtuon ka nini nga manwal, ang imong magtutudlo makahatag kanimo tambag bahin sa sunod nga buhaton. Kung wala pa kay magtutudlo, hunahunaa ang mosunud nga tambag:

*“Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang binuhat.
Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na.” 2 Corinto 5:17*



Natawo ka pag-usab! Gipasaylo ang imong mga sala ug nahimo kang bag-ong tawo diha kang Cristo! Nagsugod pa lang ang Diyos sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Pagpuyo sa pagtoo, pagtugyan sa imong kaugalingon sa iyang pag-amuma, sapagtugot sa Balaang Espirito nga buhaton ang pagbag-o sa imong kinabuhi. Ang Diyos mismo ang magbag-o kanimo.

Ingon usa ka bag-ong natawo diha kang Kristo, gisugdan mo na karon ang proseso sa pagtubo. Gitawag kini nga pagkadisipulo. Adunay pila ka mga disiplina nga espirituhanon nga buhaton nga makapalig-on kanimo ingon usa ka bag-ong magtotoo. Kung kanunay kang magpraktis mas kusgan ka.

1. Pag-ampo kanunay sa Diyos sa tibuuk adlaw, kada-adlaw. Ang pag-ampo nakigsulti sa Diyos, napakigsulti kaniya sa mga kalipay ug kabug-at. Makadayeg kaniya, pasalamatan siya, isugid ang imong mga sala ug pangayo-a ang iyang tabang.
2. Basaha ang Bibliya adlaw-adlaw. Ang maayong sugdan sa pag-basa mao ang libro ni Juan sa Bag-ong Tugon. Sa dili ka pa magsugod isulti sa Diyos: “Ania ako Ginoo, andam nga maminaw sa imong tingog.” Basaha ang Bibliya sa hinay, pamalandongi ang kahulogan niini. Mayo nga basahon sa maka-daghan nga higayon aron masabtan kini pag-ayo sa dili pa magpadayon sa sunod nga tudling. Labaw sa tanan, hinumdomi gawas sa nabasa, ang Pulong sa Diyos kinahanglan sundon.
3. Pagpangita ug pag-adto sa usa ka simbahan nga nagatoo sa Bibliya. Ang mga magtutuo gikan sa simbahan imong mga igsoon kang Cristo, imong bag-ong pamilya. Pangayo ug tabang sa pastor aron maapil ka sa trabaho sa simbahan.
4. Pagsulti sa uban bahin kang Kristo. Sultihi sila kung unsa ang iyang nahimo sa imong kinabuhi.
5. Ipahimulag ang imong kaugalingon gikan sa kalibutan sa sala diin ka kani-adto nagpuyo. Pag-ampo sa Diyos, nga mangayo ug tabang nga makasukol ka sa tintasyon. Kung sa diha mahulog ka sa sala, isugid ang imong sala diretso sa Dios sa diha nga mahibal-an mo na kini.
6. Itugyan ang imong kaugalingon kang Cristo matag-gutlo, tuguti Siya nga mokontrol sa tanan nga mga bahin sa imong kinabuhi.
7. Pagsugod sa pagtuon sa sunod-sunod nga mga libro sa pagkadisipulo sa **Bag-ong Kinabuhi Kang Kristo**. Adunay daghang mga volume nga mahimo nimong i-download nga libre gikan sa mosunud nga website: www.newlifediscipleship.com



MGA BERSIKULO SA BIBLIYA ALANG SA MATAG LEKSYON

Lakang 1

Juan 1:1-4

- 1 Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios.
- 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios.
- 3 Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya.
4. Diha sa Pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo.

Juan 1:11 Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila modawat kaniya.

Juan 14:6 Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako."

Juan 3:3 Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw: walay makakita sa Gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab."

Efeso 2:1-5

- 1 Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan ug pagkamakasasala.
- 2 Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibotan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios.
- 3 Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligutgotan kita sa Dios sama sa tanang katawhan.
- 4 Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato.
- 5 Bisangani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Cristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios.

Juan 3:16-18

- 16 Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.
- 17 Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini.
- 18 Ang tanan nga motuo sa Anak dili silotan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilotan na kay wala man siya motuo sa bugtong Anak sa Dios.

Juan 5:24 "Sultihan ko kamo: ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kin-abuhing dayon. Siya dili silotan kay nakalatas na man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

Juan 1:12 Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios.

Lakang 2

Juan 1:29 Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, "Anaa ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibotan!

1 Pedro 1:18-19

- 18 Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. 19 Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Cristo kinsa, sama sa nating karnero, walay buling o mansa.

1 Pedro 2:24 Didto sa krus gidala ni Cristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala kondili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo.

Isaias 53:3-7

- 3 Gitamay nato siya ug gisalikway; nakasinati siyag mga kagul-anan ug mga pag-antos; gani walay motan-aw kaniya; wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang.
- 4 Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantuson; nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios.

- 5 Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala; napangos siya tungod sa atong pagkadaotan; giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita.
- 6 Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mosubay sa hustong dalan. Apan siyay gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan.
- 7 Bisag gidaugdaog siya ug gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya; sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya, wala gayod siyay timik.

Gipadayag 12:10-11

- 10 Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios! Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga Hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad! Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsoonan adlaw ug gabii gihinginlan na gikan sa langit.
- 11 Gibuntog sa atong mga kaigsoonan ang Yawa pinaagi sa dugo sa Nating Karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon.

Gipadayag 21:27 Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa siyudad o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa siyudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa Nating Karnero.

Gipadayag 20:15 Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.

Lakang 3

Juan 10:1-15

- 1 Unya miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo: ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa toril apan mokatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan.
- 2 Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pul-ta-han.
- 3 Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsatagsa ka ngalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula.
- 4 Kon atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakaila man sila sa iyang tingog.
- 5 Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog."
- 6 Gisaysay ni Jesus kanila kining samingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila.
- 7 Busa miingon si Jesus pag-usab, "Sultihan ko kamo: ako ang pultahan sa mga karnero.
- 8 Ang tanan nga mianhi una ka-nako mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero.
- 9 Ako ang pultahan. Ang mosulod agi ka-nako maluwas. Makasulod-gawas siya ug makakaplag siyag masibsib.
- 10 Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpan-gawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon.
- 11 "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero.
- 12 Ang sinuholan modagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon.
- 13 Ang sinuholan modagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuholan man lang siya.
- 14-15 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero.

Juan 10:27-29

- 27 Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako.
- 28 Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako.
- 29 Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan.

Lakang 4

Mateo 28:1-6

- 1 Unya milabay ang adlaw nga Igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa Adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan.

- 2 Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit; giligid niya ang bato ug milingkod siya niini.
- 3 Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti.
- 4 Nangurog ang mga guwardiya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila.
- 5 Unya ang anghel miingon sa mga babaye, "Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilang-sang sa krus. 6Wala na siya dinhi; nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya.

Mateo 16:21 Sukad niadtong higayona, giklaro na gyod ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an: "Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunoan sa mga Judio ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa Balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako."

Mga Buhat 1:9-11

- 9 Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siyag panganod ug wala na nila siya makita.
- 10 Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila.
- 11 Miingon sila, "Mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit."

Mga Taga-Roma 1:4 ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga Anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw.

1 Mga Taga Corinto 15:12-13

- 12 Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Cristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon? 13Kon mao kana, wala diy banhawa si Cristo.

1 Mga Taga Corinto 15:17 Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo.

1 Mga Taga Corinto 15:32 Kon ang pagpakig-away batok sa "bangis nga mga mananap" dinhi sa Efeso tungod lamang sa tawhanong tuyo, unsa may akong makuha? Kon dili banhawon ang mga patay, nan, matod pa sa panultihon, "Mangaon ug manginom kita kay ugma mangamatay man kita."

Juan 5:28-29

- 28 Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog
- 29 ug manggula sila sa ilang lubong: kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silotan.

Juan 11:25-26

- 25 Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi.
- 26 Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mituo ka ba niini?"

Mga Buhat 17:30-32

- 30 Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol.
- 31 Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibotan pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang gipili. Ug gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya."
- 32 Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw may pipila kanila nga mibugalbugal kaniya apan ang uban miingon, "Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini."

2 Mga Taga Corinto 4:14,18

- 14 Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Jesus magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan.
- 18 Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang nga makita dili molungtad ug dugay apan ang mga butang nga dili makita walay kataposan.

Mga Taga-Efeso 1:20-21

- 20 Iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Cristo sa iyang tuo didto sa langit.
- 21 Didto naghari si Cristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunoan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayod siya sa tanan dili lamang niining panahona kondili sa umaabot usab.

Lakang 5

Isaias 64:6 Sama kami sa tawong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahoon ug ang among pagkadaotan daw hangin nga mipadpad kanamo.

Mga Taga-Roma 5:8 Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato.

1 Juan 2:1-2

- 1 Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang matarong. Siya maoy mangatubang sa Amahan.
- 2 Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kondili ang mga sala usab sa tanang tawo.

1 Timeto 2:5-6

- 5 Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Cristo Jesus.
- 6 Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon.

Lakang 6

Lucas 1:31-33

- 31 Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus.
- 32 Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios nga Labing Halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang kagikan nga si David. 33 Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangtoran ug dili gayod matapos ang iyang gingharian!”

Mga Taga-Filipos 2:7-11

- 7 Hinuon, sa iyang kaugalingong kabubut-on, gibiyaa niya kining iyang kautungod ug nahumong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo;
- 8 Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon—bisan sa iyang kamatayon sa krus.
- 9 Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan.
- 10 Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus.
- 11 Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan.

Mateo 7:21 “Dili ang tanan nga magtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit.

Mateo 13:31-32

- 31 Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay: “Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma.
- 32 Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso, apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nag-salag sa iyang mga sanga.”

Mateo 13:45-46

- 45 “Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas.
- 46 Sa dihang nakakaplag siyag usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayonan ug unya gipalit niya ang perlas.

Juan 3:3 Si Jesus mitubag, “Sultihan ko ikaw: walay makakita sa Gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pagusab.”

Mateo 6:33 Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo.

Mga Kinutlo


1. W. B. Hinson
2. Wala mailhi ang tagsulat.
3. Gikutlo ni Dick Innes, Daily Encounter www.actsweb.org/detoday. Gigamit nga adunay pagtugot.
4. Margaret Prior
5. Adoniram Judson
6. B.S. Bangs
7. John Bunyon
8. Gisulti sa gamay nga batang babaye ngadto sa tagsulat.
9. Wala mailhi ang tagsulat.
10. H.A. Ironside, Illustrations of Bible Truth, Moody Press, 1945, pp. 34-35

Pagpamatuod

Kini nga Pagpamatuod Igahatag ngadto kang

Nga matinud-anong nakahaman sa pagtuon sa Kurso

Kinsa si Jesukristo? Pagkaplag sa Bag-ong Kinabuhi Diha kang Kristo.



Kay gibigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gibatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton binuon sa kinabubing dayon. Juan 3:16

Pastor O Magtutudlo

Petsa